

Član 3.

Tekst izmijenjenog člana 65. briše se, i dodaje se novi tekst slijedećeg sadržaja:

"Starosna dob za obavezan odlazak u penziju za sudije Suda Bosne i Hercegovine i Apelacionog suda Brčko Distrikta jeste navršenih 70 godina života, a za sudije Osnovnog suda Brčko Distrikta navršenih 67 godina života.

Starosna dob za obavezan odlazak u penziju za tužioce
Tužilaštva Bosne i Hercegovine jeste navršenih 65 godina
života.

Starosna dob za obavezan odlazak u penziju za tužioca i zamjenike tužioca Tužilaštva Brčko Distrikta jeste navršenih 67 godina života."

Član 4.

Tekst člana 67. briše se i mijenja sljedećim tekstom:

"U toku prelaznog perioda Vijeće nije obavezno da izvršava svoja ovlaštenja u pogledu sljedećih pitanja: (1) traženja mišljenja predsjednika Suda ili glavnih tužilaca ili konsultacija sa organima nadležnim za budžet prilikom utvrđivanja broja sudija i tužilaca; (2) obaveza koje se odnose na budžet sudova i tužilaštava; (3) nadležnosti vezanih za godišnji budžet i obaveze izvještavanja i (4) imenovanje izvršnog direktora.

Tokom prelaznog perioda za donošenje svih odluka Vijeća potrebna je saglasnost najmanje polovine od ukupnog broja međunarodnih članova Vijeća.

Tokom prelaznog perioda primjenjuju se odredbe ovog zakona, osim ako to nije drugačije propisano odredbama ovog poglavlja.

Prelazni period traje do 31. decembra 2003. godine i može se produžiti sve dok Vijeće ne izvrši svoje obaveze utvrđene odredbama ovog poglavlja.

Sve dok se ne uspostavi Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, Vijeće neće kao svog člana imati jednog tužioca iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine nego će umjesto njega kao članove imati dvojicu sudija Suda Bosne i Hercegovine."

Član 5.

Objavljivanje i stupanje na snagu

Ovaj zakon o naknadnim izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine objavljuje se u "Službenom glasniku BiH", "Službenim novinama Federacije BiH", "Službenom glasniku Republike Srpske" i "Službenom glasniku Brčko Distrikta" i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

PS BiH broj 120/03
29. oktobra 2003. godine
Sarajevo

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH dr. Nikola Špirić , s. r.	Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Mustafa Pamuk , s. r.
---	---

310

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma, održanoj 24. septembra 2003. godine, i sjednici Doma naroda, održanoj 29. oktobra 2003. godine, usvojila je

ZAKON

O SUDSKIM TAKSAMA U POSTUPKU PRED SUDOM BOSNE I HERCEGOVINE

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom propisuju se sudske takse (u daljem tekstu: taksa) u postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Sud) i način njihovog plaćanja.

Postupci u kojima se plaća taksa i visina takse za pojedinačne radnje utvrđuju se taksenom tarifom u skladu sa članom 22. ovog zakona.

Član 2.

Takseni obaveznik je osoba po čijem prijedlogu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje utvrđene ovim zakonom.

Za podneske i zapisnike koji zamjenjuju podneske, takseni obaveznik je osoba koja podnosi, odnosno osoba po čijem se zahtjevu zapisnik sastavlja.

Ako za istu takso postoje dva ili više obaveznika, njihova obaveza je solidarna.

Član 3.

Postupak naplate takse pokreće i vodi Sud po službenoj dužnosti.

Član 4.

Ako ovim zakonom nije drugačije propisano, takse na obaveza nastaje:

1. za podneske - u trenutku kada podnesak bude neposredno predat ili zaprimljen kod Suda;
2. za sudske odluke - kada se stranci ili njenom zastupniku uruči prijepis odluke;
3. za ostale radnje - kad je zatraženo njihovo preduzimanje, odnosno kad Sud počne postupanje.

Član 5.

Taksa se plaća u trenutku nastanka taksene obaveze, ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

Član 6.

Taksa na presudu u upravnom sporu plaća se samo kad Sud odbije tužbu.

Taksena obaveza iz stava 1. ovog člana dospijeva u roku od 15 dana od dana prijema naloga za plaćanje takse.

Član 7.

Takse se plaćaju u gotovom novcu.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće ministara) može svojim propisom urediti emitiranje i distribuciju taksenih maraka.

Taksa iz stava 1. ovog člana prihod je Bosne i Hercegovine i plaća se na jedinstveni račun trezora institucija Bosne i Hercegovine.

Potvrda o uplati takse prilaže se uz podnesak za koji je taksa plaćena, a kad se podnosi potvrda o uplaćenju taksi za sudsku odluku, takseni obaveznik dužan je naznačiti broj odluke za koju se taksa plaća.

Član 8.

Naplaćena ili nedovoljno plaćena taksa nije prepreka prijemu podneska niti zadržava tok sudskog postupka.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, taksa se naplaćuje na način utvrđen u članu 15. ovog zakona.

Član 9.

Pravo na naplatu takse zastarijeva u roku od dvije godine računajući od dana kada je nastala obaveza plaćanja dužne takse.

II - OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA TAKSE

Član 10.

Od plaćanja takse oslobođeni su:

- 1) Bosna i Hercegovina i njene institucije;
- 2) Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, entiteti, kantoni, gradovi i općine i njihovi organi;
- 3) radnici u postupku za ostvarivanje prava po osnovu radnog odnosa;
- 4) humanitarne organizacije;
- 5) građani slabog imovnog stanja;
- 6) strani državljani i strane države, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili pod uslovom reciprociteta;
- 7) ratni vojni invalidi i invalidi civilne žrtve rata, članovi porodica poginulih boraca i članovi porodica poginulih i nestalih civilnih žrtava rata s kojima su poginuli živjeli u zajedničkom domaćinstvu.

Građaninom slabog imovnog stanja u smislu stava 1. tačka 5. ovog člana smatra se samo osoba koja je u sudskom, odnosno upravnom postupku pred nižestepenim sudom, odnosno organom uprave oslobođena od plaćanja takse.

U slučaju sumnje o postojanju reciprociteta iz stava 1. tačka 6. ovog člana, postojanje reciprociteta utvrđuje nadležna institucija Bosne i Hercegovine, po pribavljenom mišljenju Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.

Član 11.

Staralac određene osobe, čije je boravište nepoznato, ili staralac o imovini, čiji je vlasnik nepoznat, kao i od suda postavljeni privremeni zastupnik stranke u postupku, nisu dužni da plaćaju taksu za osobu koju zastupaju.

Naplata ovih taksa vrši se iz imovine osobe koja je zastupana.

Član 12.

Oslobađanje od plaćanja takse koristi samo osoba kojoj je priznato oslobađanje.

Kada više osoba zajednički predaju podnesak ili zajednički preduzmu radnju u postupku, a jedna ili više njih je oslobođena od plaćanja takse, osoba koja nije oslobođena od plaćanja takse dužna je platiti taksu kao da nema oslobođenih osoba.

III - POSTUPAK ZA NAPLATU NENAPLAĆENE TAKSE

Član 13.

Ako stranka neposredno predaje Sudu podnesak koji nije taksiran ili je nedovoljno taksiran, Sud će je upozoriti da je dužna taksu platiti u roku od 15 dana od dana datog upozorenja i skrenut će joj pažnju na posljedice neplaćanja takse u ovom roku.

Ako stranka putem pošte dostavi podnesak koji nije pravilno taksiran, Sud će je pozvati da taksu plati u roku od 15 dana od dana dostave naloga i upozorit će je na posljedice neplaćanja takse u tom roku u smislu člana 15. ovog zakona.

Član 14.

Kad je taksu dužna da plati fizička osoba koja ima prebivalište u inozemstvu, bez obzira da li je državljanin Bosne i Hercegovine, odnosno pravna osoba sa sjedištem u inozemstvu ili strani državljanin, a taksu nije platila u trenutku nastanka taksene obaveze, Sud će voditi popis neplaćenih taksi i po završenom postupku izdat će nalog za plaćanje takse, s tim da rok za plaćanje takse ne može biti kraći od 30 ni duži od 90 dana.

Član 15.

Ako takseni obaveznik - fizička osoba ne plati taksu u roku određenom u čl. 13. i 14. ovog zakona, Sud će zatražiti od nadležnog organa uprave, odnosno službe za upravu na čijem se području nalazi prebivalište taksenog obaveznika da se naplata dužne takse izvrši prinudnim putem.

Po prijemu zahtjeva nadležni organ uprave donijet će rješenje kojim će taksenom obavezniku naložiti da u roku od 15 dana od dana prijema rješenja plati dužnu taksu kao i 50% od te takse na ime kaznene takse. Ako takseni obaveznik u ovom roku ne plati taksu, pristupit će se prinudnoj naplati na obje takse, s tim što se naplata prinudnim putem vrši po propisima o prinudnoj naplati poreza.

Član 16.

Ako takseni obaveznik - fizička osoba nema prebivalište, odnosno boravište, ali ima imovinu u Bosni i Hercegovini, Sud će zahtjev iz člana 15. stav 1. ovog zakona dostaviti nadležnom organu uprave, odnosno službi za upravu na čijem se području nalazi imovina taksenog obaveznika.

Član 17.

Ako je takseni obaveznik pravna osoba, Sud će rješenjem utvrditi iznos neplaćene takse i kaznene takse i rješenje dostaviti službi kod koje se vodi žiroračun taksenog obaveznika radi naplate takse.

Član 18.

Ako neplaćena taksa u jednom predmetu iznosi manje od 100 KM, Sud neće preduzimati mjere iz čl. 13. do 17. ovog zakona.

IV - POVRAĆAJ TAKSE

Član 19.

Osoba koja je platila taksu koju nije dužna platiti ili je platila taksu u iznosu većem od propisanog ima pravo na povraćaj takse.

Postupak za povraćaj takse pokreće se na zahtjev stranke, s tim što je Sud dužan da u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva donese rješenje o povraćaju takse.

Član 20.

Pravo na povraćaj takse zastarijeva za dvije godine po isteku godine, računajući od dana kada je nastala taksena obaveza.

V - NADZOR

Član 21.

Nadzor nad izvršenjem odredbi ovog zakona vrši Ministarstvo finansija i trezora institucija Bosne i Hercegovine.

VI - TAKSENA TARIFA

Član 22.

Takse se plaćaju po sljedećoj tarifi:

I - Parnični postupak

1. Podnesci

Tarifni broj 1

1. Za tužbu, za protutužbu i za prijedlog za ponavljanje postupka plaća se prema vrijednosti predmeta spora sljedeća taksa:
 - do 1.000 KM vrijednosti 5% takse,
 - do 5.000 KM vrijednosti 4% takse,
 - na iznose preko 5.000 KM vrijednosti 3% takse,a najviše 10.000 KM takse.
2. Za prijedlog za pokušaj poravnanja plaća se polovina takse iz tačke 1. ovog tarifnog broja.
3. Za prijedlog da se dozvoli izvršenje ili obezbjeđenje ili izda privremena mjera, za prijedlog za povraćaj u predašnje stanje ili za prijedlog za obezbjeđenje dokaza, za odgovor na žalbu ili reviziju, plaća se polovina takse iz tačke 1. ovog tarifnog broja.
4. Za žalbu ili reviziju protiv presude i za žalbu protiv rješenja u sporovima zbog smetanja posjeda, plaća se dvostruka taksa iz tačke 1. ovog tarifnog broja.
5. Za žalbu ili reviziju protiv rješenja plaća se taksa iz tačke 1. ovog tarifnog broja.
6. Za žalbu ili reviziju rješenja, kojim se usvaja ili odbija prijedlog za povraćaj u predašnje stanje, plaća se polovina takse iz tačke 1. ovog tarifnog broja.

NAPOMENA:

1. Za podnesak primljen na zapisnik kod Suda, kao i za podnesak primljen na zapisnik u toku rasprave, plaća se taksa predviđena za odnosni podnesak.
2. Kad je već u tužbi stavljen prijedlog za izdavanje privremene mjere ili kada se u žalbi stavi prijedlog za povraćaj u predašnje stanje, plaća se pored takse za žalbu i taksa za odnosni prijedlog.
3. Za prijedlog da se dozvoli izvršenje ili obezbjeđenje ili da se izda privremena mjera, odnosno naredba, plaća se jedna taksa i kad se predloži istovremeno ili naknadno više sredstava izvršenja odnosno obezbjeđenja.
4. Ako je u kom od podnesaka navedenih u ovom tarifnom broju stavljen zahtjev za upis u zemljišnu knjigu, neće se naplaćivati taksa predviđena za podnesak, kojim se traži upis u zemljišnu knjigu.
5. Za žalbu protiv prvostepenog rješenja plaća se taksa samo ako se žalbom pobija rješenje koje podliježe plaćanju takse po tarifnom broju 2.
6. Za podneske koji nisu navedeni u ovom tarifnom broju, kao i za prijedloge za podneske ne plaća se taksa.

2. Odluke

Tarifni broj 2

1. Za prvostepenu presudu plaća se taksa prema taksenoj osnovici iz tarifnog broja 1.

2. Za presudu zbog izostanka, presudu na osnovu odricanja kao i za presudu na osnovu priznanja plaća se polovina iz takse 1. ovog tarifnog broja.
3. Za rješenje o odbacivanju tužbe plaća se polovina takse iz tačke 1. ovog tarifnog broja, ali ne više od 100 KM.
4. Za rješenje o prijedlogu za dozvolu izvršenja ili obezbjeđenja za rješenje o izdavanju privremene mjere plaća se polovina takse iz tačke 1. ovog tarifnog broja.
5. Za rješenje kojim se usvaja ili odbija prijedlog za povraćaj u predašnje stanje plaća se polovina takse iz tačke 1. ovog tarifnog broja, ali ne više od 100 KM.

NAPOMENA:

1. Obaveza plaćanja takse za prvostepenu odluku ne zavisi od toga da li je odluka postala pravosnažna.

II - Postupak u upravnim sporovima

1. Podnesci

Tarifni broj 3

1. Za tužbu protiv upravnog akta plaća se taksa u iznosu od 100 KM.
2. Za zahtjev za preispitivanje sudskih odluka plaća se taksa u iznosu od 200 KM.
3. Za zahtjev za ponavljanje postupka plaća se taksa u iznosu od 100 KM.

2. Odluke

Tarifni broj 4

1. Za presudu u upravnom sporu, plaća se taksa u iznosu od 200 KM.

III - Posebni slučajevi

1. Prijepisi

Tarifni broj 5

1. Za pismeni ili usmeni zahtjev da se izvrši prepisivanje sudskog akta plaća se taksa u iznosu od 5 KM.
2. Za prepisivanje sudskih akata kao i za prepisivanje akata iz zbirke isprava koje je sud izvršio na zahtjev stranke, plaća se taksa u iznosu od 2 KM od svake započete stranice originala.

VII - ZAVRŠNA ODREDBA

Član 23.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

PS BiH broj 120/03
29. oktobra 2003. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
dr. Nikola Špirić, s. r.

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Mustafa Pamuk, s. r.

311

Na osnovu člana 9. Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 32/00 i 19/02), Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na sjednici Predstavničkog doma, održanoj 27. novembra 2003.